



BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO PRAVDE
SARAJEVO

PRIMLJENO: 07-04-2025			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Radni broj	Broj priloga
09	07-30		125

46
Udruženje ReAct Sarajevo

Zmaja od Bosne 70

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

Trg Bosne i Hercegovine 1

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Sarajevo, 25.03.2025. godine

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo godišnji obračun za 2023. godinu za „Udruženje ReAct“, Zmaja od Bosne 70, Sarajevo.

Godišnji obračun za 2024. godinu sadržava sljedeće obrasce:

1. Bilans stanja na dan 31.12.2024. godine;
2. Bilans uspjeha za period od 01.01.-31.12.2024. godine;
3. Posebni podaci za period od 01.01.-31.12.2024. godine;
4. Bilješke uz finansijske izvještaje.

S poštovanjem,

Ovlašteni zastupnik



Ida Avdibegović

UDRUŽENJE ReAct

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 70

Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Djelatnost

UniCredit Bank d.d. Mostar

Naziv banke

3387302207652777

Broj računa

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA CENTAR 5

20.12.2025

4202751970001

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektna poreze

94.99

Šifra djelatnosti po KDBIH 2010

079

Šifra opštine

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)

na dan 31.12.2024. godine

- u KM -

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA				
A.	Dugoročna imovina (002 do 008)				
1.	Nekretnine, postrojenja i oprema		001	0	0
2.	Imovina s pravom korištenja		002	0	0
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine		003	0	0
4.	Nematerijalna imovina		004	0	0
5.	Biološka imovina		005	0	0
6.	Finansijska imovina i ulaganja		006	0	0
7.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		007	0	0
			008	0	0
B.	Kratkoročna imovina (010 do 015)				
1.	Zalihe		009	467	325
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji		010	0	0
3.	Finansijska imovina		011	0	0
4.	Novac i novčani ekvivalenti		012	0	0
5.	Potraživanja za plaćeni PDV		013	467	325
6.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		014	0	0
			015	0	0
C.	UKUPNO IMOVINA (001+009)		016	467	325



Kontrolni broj: 1071385115

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
A.	TRAJNI IZVORI I OBAVEZE				325
1.	Trajni izvori (018 do 022)		017	394	0
2.	Trajni izvori		018	0	0
3.	Rezerve		019	0	0
4.	Revalorizacijske rezerve		020	0	0
5.	Neraspoređeni višak prihoda		021	394	325
B.	Nepokriveni višak rashoda		022	0	0
1.	Dugoročne obaveze (024 do 026)		023	0	0
2.	Finansijske obaveze		024	0	0
3.	Odgođeni prihod		025	0	0
C.	Ostale obaveze, uključujući rezervisanja i razgraničenja		026	0	0
1.	Kratkoročne obaveze (028 do 031)		027	73	0
4.	Finansijske obaveze		028	73	0
6.	Odgođeni prihod		029	0	0
7.	Obaveze za PDV		030	0	0
D.	Ostale obaveze, uključujući rezervisanja i razgraničenja		031	0	0
	UKUPNO TRAJNI IZVORI I OBAVEZE (017+023+027)		032	467	325

Sarajevo-Novo Sarajevo, 28.02.2025.
Mjesto i datum

SELMANAGIĆ-EFOVIĆ (TAHSIN) MELIHA

Certificirani računovođa

CR-7207/5

Broj licence

Melihanagić Efović

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
MELIHA SELMANAGIĆ-EFOVIĆ

Licenca broj: CR-7207/5



Ida Avdibegović

Direktor

Ida Avdibegović

Kontrolni broj: 1071385115

UDRUŽENJE ReAct

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Novu Sarajevo, Zmaja od Bosne 70

Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Djelatnost

UniCredit Bank d.d. Mostar

Naziv banke

3387302207652777

Broj računa

POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
INFORMATIČKA AGENCIJA
FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
ISPOSTAVA CENTAR 5

4202751970001

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektne poreze

94.99

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

079

Šifra opštine

Za pravna lica koja vode
knjigovodstvo u skladu sa
kontnim okvirom za privredna
društva

POSEBNI PODACI O PLAĆAMA I BROJU ZAPOSLENIH
uz godišnji obračun

od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine

- u KM -

Redni broj	POZICIJA	AOP	IZNOS	
			U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine
1	2	3	4	5
1.	Neto plaće	901	0	0
2.	Neto naknade plaća	902	0	0
3.	Svega plaće i naknade (1+2)	903	0	0
4.	Porez na plaće i naknade plaća	904	0	0
5.	Doprinosi iz plaća i naknada plaća	905	0	0
6.	Doprinosi na plaće i naknade plaća	906	0	0
7.	Svega doprinosi (5+6)	907	0	0
8.	Svega (3+4+7)	908	0	0
9.	Neto učešća zaposlenih u dobiti	909	0	0
10.	Porezi na učešće zaposlenih u dobiti	910	0	0
11.	Doprinosi iz učešća zaposlenih u dobiti	911	0	0
12.	Doprinosi na učešće zaposlenih u dobiti	912	0	0
13.	Svega (9 do 12)	913	0	0
14.	Svega neto plaće, naknade plaća i učešća u dobiti (3+9)	914	0	0
15.	Prosječan broj zaposlenih na osnovu sati rada (cijeli broj)	915	0	0

Sarajevo-Novu Sarajevo

Mjesto

SELMANAGIĆ-EFOVIĆ (TAHSIN) MELIHA

Certifikovani računovođa

CR-7207/5

Broj licence

061/722-252

Kontakt



Ida Avdibegović

Direktor

28.02.2025.

Datum

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
MELIHA SELMANAGIĆ-EFOVIĆ
Licenca broj: CR-7207/5

Kontrolni broj: 228074611312027128

str. 1 od 1

UDRUŽENJE ReAct

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 70

Sjedište i adresa pravnog lica

4202751970001

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektne poreze

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Djelatnost

UniCredit Bank d.d. Mostar

Naziv banke

3387302207652777

Broj računa

94.99

Šifra djelatnosti po KDBIH 2010

079

Šifra opštine

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

na dan 31.12.2024. godine

- u KM -

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	PRIHODI				
1.	Članarina		101	0	1.040
2.	Prihodi iz budžeta		102	0	0
3.	Humanitarni prihodi		103	7.500	0
4.	Prihodi od vlastite aktivnosti		104	0	0
5.	Finansijski prihodi		105	0	0
6.	Ostali prihodi i dobici		106	0	0
A.	Ukupno prihodi (101 do 106)		107	7.500	1.040
	RASHODI				
1.	Troškovi materijala, energije i goriva		108	0	0
2.	Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja		109	2.037	415
3.	Amortizacija		110	0	0
4.	Troškovi primljenih usluga		111	5.324	1.102
5.	Humanitarni rashodi		112	0	0
6.	Finansijski rashodi		113	0	0
7.	Ostali rashodi i gubici		114	70	80
B.	Ukupno rashodi (108 do 114)		115	7.431	1.597
C.	Višak prihoda nad rashodima (107-115)		116	69	0
D.	Višak rashoda nad prihodima (115-107)		117	0	557
	OSTALI DOBICI I GUBICI				
1.	Efekti promjene fer vrijednosti nefinansijske imovine (+/-)		118	0	0
2.	Efekti promjene fer vrijednosti finansijske imovine (+/-)		119	0	0
3.	Ostalo (+/-)		120	0	0
E.	Ukupno Ostali dobici i gubici (118 do 120)		121	0	0
F.	Ukupni višak prihoda nad rashodima (116+-121)		122	69	0
G.	Ukupni višak rashoda nad prihodima (117+-121)		123	0	557

Sarajevo-Novo Sarajevo, 28.02.2025.

Mjesto i datum

SELMANAGIĆ-EFOVIĆ (TAHSIN) MELIHA

Certificirani računovođa

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
MELIHA SELMANAGIĆ-EFOVIĆ

Licenca broj: CR-7207/5

CR-7207/5

Broj licence



Ida Avdibegović

Direktor

Kontrolni broj: 1269365841



str. 1 od 1

Naziv pravnog lica

UDRUŽENJE ReAct

Sjedište i adresa pravnog lica

Sarajevo - Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 70

Identifikacioni broj za direktne poreze

4202751970001

Broj protokola

Bilješke-12/2024

FINANSIJSKO-INFORMATIČKA
AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA CENTAR 5

20.12.2024

Finansijsko-informatička agencija
Ložionička 3, 71000 Sarajevo

BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

Certificirani računovoda

SELMANAGIĆ-EFOVIĆ (TAHSIN) MELIHA
CR-7207/5

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
MELIHA SELMANAGIĆ-EFOVIĆ
Licenca broj: CR-7207/5




Direktor

Usvojene računovodstvene politike

Svi finansijski izvještaji UDRUŽENJE ReAct za obračunski period 01.01.2024 - 31.12.2024. godine u potpunosti su urađeni u skladu sa Zakona o računovodstvu i priminom MSFI za MSS - Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje subjekte. Prilikom prelaska na MSFI za MSS primjenjene su odredbe iz Odjeljka 35. Razlog prelaska na primjenu MSFI za MSS je ušteda na troškovima i vremenu rada. Kolona prethodna godina i kolona tekuća godina u finansijskim izvještajima sačinjene su u skladu sa MSFI za MSS. Prelazak na MSFI za MSS nije imao efekte na finansijske izvještaje.

Finansijski izvještaji Društva sačinjeni su po načelu istorijskog troška. Računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane u svim periodima predstavljenim u ovim finansijskim izvještajima i u skladu su s računovodstvenim politikama korištenim u prethodnoj godini.

Prihodi od pruženih usluga priznaju se u bilansu uspjeha po stepenu dovršenosti. Stepenu dovršenosti mjeri se kao odnos troškova nastalih do datuma bilansa i planiranih ukupnih troškova iz ugovora.

Prihodi od prodaje iz ostalih aktivnosti priznaju se u bilansu uspjeha, isključujući PDV, u trenutku isporuke proizvoda kupcu, ispostavljena je faktura, koju kupac nije osporio.

Iznos prihoda se može pouzdano izmjeriti na osnovu fakture, ugovora ili naplaćenog iznosa. Postoji vjerovatnoća, odnosno potpuna izvjesnost da će ekonomske koristi vezane za transakciju pritjecati u Društvo.

Prihodi od prodaje ulaganja (stalnih sredstava) utvrđeni su kao razlika između postignute prodajne cijene ulaganja i knjigovodstvene vrijednosti ulaganja (stalnog sredstva)

Prihodi od kamata su priznati na osnovu naplaćenog prihoda koji se odnosi na kamate.

Rashodi su priznati u bilansu uspjeha na osnovu direktne povezanosti između nastalih troškova i specifičnih stavki prihoda, po principu sučeljavanja prihoda i rashoda. Na primjer, sve vrste troškova, odnosno rashoda, koji čine troškove nabavke prodate robe (nabavna vrijednost prodate robe), priznati su istodobno kao i prihodi od prodaje te robe.

Priznavanje rashoda vršeno je istodobno i sa priznavanjem povećanja obaveza ili smanjenja sredstava, bez obzira da li su plaćene ili ne. Prema tome, svi rashodi koji su nastali i koji se odnose na obračunski period, priznati su u bilansu uspjeha, bez obzira da li se istovremeno radi i o odlivu gotovine ili ekvivalenta gotovine ili ne. Kamate pozajmljenih sredstava su priznate u iznosu koji se odnosi na iznos uplaćenih sredstava po osnovu kamata.

Nematerijalna imovina se početno vodi po trošku ulaganja, te nakandno po trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine.

Materijalna imovina (nekretnine, postrojenja i oprema) iskazana je po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja. Nabavna vrijednost / cijena koštanja zaliha obuhvata sve troškove nabave, troškove proizvodnje i druge troškove koji su nastali u procesu dovođenja zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje.

Zalihe sirovina i materijale, rezervnih dijelova, sitnog inventara, ambalaže i auto-guma vrednuju se po trošku (nabavnoj vrijednosti). Zalihe gotovih proizvoda u skladištu vrednuju se po cijeni koštanja. Zalihe trgovačke robe u veleprodaji vrednuju se po nabavnoj vrijednosti.

Zalihe gorovih proizvoda i trgovačke robe u maloprodaji vrednuju se po prodanoj vrijednosti (bruto vrijednost), a trošak i neto vrijednost u bilansu stanja ovih zaliha određuje se smanjenjem prodajne vrijednosti za odgovarajući postotak poreza i postotak bruto marže.

Iznos i priroda pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

PRIHODI

-Ostvareni ukupan prihod u periodu 01.01.2024. do 31.12.2024. godini, iznosi: 7.500 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, POVEĆANJE za 6.460 KM ili 6,2 %.

P1 -U obračunskom periodu 2024. godine, najveći prihodi su : Humanitarni prihodi (AOP 103), u iznosu od 7.500 KM, što je 100% ukupnog prihoda.

Nema dodatnih objavljivanja - -

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima SMANJENJE za 1.040 KM ili 100 %.

Odgovorno lice svojim potpisom i pečatom pravnog lica potvrđuje da su podaci u elektronskoj i pisanoj formi vjerodostojni i istovjetni.

Nema dodatnih objavljivanja - -

RASHODI

Ostvareni ukupni rashodi u obračunskom periodu 2024. godini, iznose: 7.431 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, POVEĆANJE za 5.834 KM ili 365,3 %.

-

-

R1 -U obračunskom periodu 2024. godine, najveći rashodi su - Troškovi primljenih usluga (AOP 111), u iznosu od 5.324 KM, što je 71,6% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 4.222 KM ili 383,1 %.

Nema dodatnih objavljivanja - MSFI za MSS Odjeljak 5 Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti i Bilans uspjeha

R2 -Na drugom mjestu po veličini : Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (AOP 109), u iznosu od: 2.037 KM, što je 27,4% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 1.622 KM ili 390,8 %.

R3 -Dok su na trećem mjestu po veličini su : Ostali rashodi i gubici (AOP 114), od: 70 KM, što je 0,9% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima SMANJENJE za 10 KM ili 12,5 %.

Iznos i priroda pojedinih stavki bilansa stanja izuzetne veličine ili pojave

DUGOROČNA IMOVINA

0

0

-

-

Nema dodatnih objavljivanja

KRA TKOROČNA (OBRTNA) IMOVINA

Na dan 31.12.2024. nije bilo tekućih sredstava.

KAPITAL

Ukupni kapital društva (vlastita sredstva) na dan 31.12.2024. godine, iznosi: 394 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine, POVEĆANJE za 69 KM ili 21,2 %.

Na dan 31.12.2024. godine, društvo je kapitalom (vlastitim sredstvima) finansiralo 84,4% raspoložive aktive.

OBAVEZE (ZADUŽENOST)

Obaveze društva (zaduženost) na dan 31.12.2024. godine, iznose: 73 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine POVEĆANJE za 73 KM ili 0 %.

Na dan 31.12.2024. godine, društvo je obavezama (tuđim sredstvima) finansiralo 15,6% raspoložive aktive.

Poželjno je da ovaj pokazatelj nije veći od 50%.

-Najveće obaveze evidentirane su na poziciji: Kratkoročne obaveze -Finansijske obaveze (AOP 028), u iznosu od: 73 KM.

-

-

Prosječan broj zaposlenih

-U obračunskom periodu nije bilo zaposlenih.

Sumnjiva i sporna potraživanja

Odgovorno lice svojim potpisom i pečatom pravnog lica potvrđuje da su podaci u elektronskoj i pisanoj formi vjerodostojni i istovjetni.

Nema sumnjivih i spornih potraživanja.

Ukupan iznos svih finansijskih obaveza, garancija ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u Bilans stanja
Nema finansijskih obaveza, garancija ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u Bilans stanja.

Iznosi obaveza koje dospijevaju nakon više od pet godina
Nema obaveza koje dospijevaju nakon više od pet godina.

Ukupna dugovanja pravnog lica pokrivena instrumentima osiguranja
Nema dugovanja pravnog lica pokrivena instrumentima osiguranja.

Avansi i odobreni krediti članovima uprave i nadzornih tijela
Nema avansa i odobrenih kredita članovima uprave i nadzornih tijela.

Informacija o evidenciji dugotrajne imovine po fer vrijednosti, odnosno revalorizacionim iznosima

Informacije o otkupu vlastitih dionica
Nema otkupa vlastitih dionica.

Razlozi za odstupanja od opštih načela finansijskog izvještavanja
Nema odstupanja od opštih načela finansijskog izvještavanja.

Odgovorno lice svojim potpisom i pečatom pravnog lica potvrđuje da su podaci u elektronskoj i pisanoj formi vjerodostojni i istovjetni.